



**CRNA GORA**  
**OPŠTINA PLJEVLJA**  
**SKUPŠTINA OPŠTINE**  
Broj: 22-016/20-32/1  
Pljevlja, 25.05.2020. godine

Odborniku/ci \_\_\_\_\_

## **PLJEVLJA**

Na osnovu člana 40 Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. list CG“ br: 02/18) i člana 65 stav 1 Statuta Opštine Pljevlja („Sl. list CG-opštinski propisi“, broj 46/18), a u vezi sa članom 20 Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Sl. list CG - opštinski propisi“, broj 13/15 i 03/19) **s a z i v a m:**

### **XVIII SJEDNICU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA**

**Osamnaesta** sjednica Skupštine Opštine Pljevlja održaće se **04. i 05. juna 2020.godine (četvrtak i petak)** sa početkom u **10 časova** u Domu kulture Pljevlja.

Za sjednicu predlažem sledeći:

#### **Dnevni red:**

1. Izvještaj o radu Predsjednika Opštine Pljevlja i radu organa uprave i službi Opštine Pljevlja za 2019. godinu.
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o finansiranju sporta
3. Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje poslovnog prostora Državnom arhivu Crne Gore.
4. Prijedlog Odluke o prodaji nepokretnosti (Motel „Vodice“ sa pripadajućim zemljištem i zgrada stare vodenice) .
5. Prijedlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama opštine Pljevlja.
6. Prijedlog Odluka o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica opštine Pljevlja
7. Prijedlog Odluke o održavanju čistoće na teritoriji opštine Pljevlja.
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnim parkiralištima i garažama na teritoriji opštine Pljevlja.
9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga za javna, opšta i posebna parkirališta.
10. Prijedlog Odluke o komunalnom redu.
11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju odnosno gradjenju pristupnih rampi, liftova i sličnih objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti sa invaliditetom na području opštine Pljevlja.

12. Prijedlog Programa uređenja prostora za 2020. godinu.
13. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću „Vodovod“
14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijene za uslugu tretmana otpadnih voda.
15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune cijena usluga vozila i mašina u DOO „Lokalni putevi“ Pljevlja.
16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Turističke organizacije Pljevlja za 2020. godinu
17. Izvještaj Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za period 01.01.2019 – 31.12.2019. godine.
18. Prijedlog Odluke o imenovanju Savjeta Javne ustanove Centar za kulturu Pljevlja.
19. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izboru Izvršnog direktora DOO „Komunalne usluge“ Pljevlja.

**PREDSJEDNIK,**  
Dragiša Sokić,s.r.

Na osnovu člana 169. Poslovnika Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list CG – opštinski propisi“, broj 13/2015 i 03/2019) *o b j a v l j u j e s e*

## **P O Z I V**

### **NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIJAVLJIVANJE UČEŠĆA NA XVIII-oj SJEDNICI SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA**

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u opštini Pljevlja, zainteresovane za učešće na XVIII-oj sjednici Skupštine Opštine Pljevlja - Pljevlja, koja je zakazana za **04. i 05. juna 2020.** godine u 10,00 časova, da podnesu prijave za učešće u njenom radu.

Prijave se podnose Predsjedniku Skupštine Opštine Pljevlja, preko pisarnice Skupštine Opštine Pljevlja, ulica Kralja Petra I bb, Pljevlja, najkasnije do **01.06.2020.** godine.

U prijavi je neophodno naglasiti po kojoj tački dnevnog reda se traži učešće. Uz prijavu za učešće na XVIII-oj sjednici, nevladina organizacija je dužna dostaviti akt o registraciji i reference iz kojih se može utvrditi interes nevladine organizacije za učešće na sjednici Skupštine Opštine Pljevlja, u skladu sa Poslovníkom Skupštine opštine Pljevlja („Službeni list CG – opštinski propisi“, broj 13/2015 i 03/2019)

Odluka o izboru predstavnika nevladinih organizacija objaviće se na web-sajtu Opštine Pljevlja i Skupštine Opštine Pljevlja (u dijelu Obavještenja – oglasni dio).

**SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA - PLJEVLJA**